





























**Rth 0.40 - 0.55°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	0.40	7.82	114 x 72	WA 520
	0.50	7.24	127 x 64	WA 920
	0.50	10.00	120 x 120	WA 530
	0.50	15.60	125 x 125	WA 541
	0.50	17.30	200 x 72	WA 550
	0.50	17.60	125 x 135	WA 540
	0.50	18.00	300 x 40	WA 240
	0.50	11.07	124 x 72	WA 207
	0.55	4.73	200 x 25	WA 217










**Rth 1.50 - 1.65°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	1.50	2.78	125 x 25	WA 227
	1.50	3.56	187 x 15	WA 905
	1.60	2.35	100 x 28	WA 507
	1.60	3.65	66 x 40	WA 560
	1.60	4.98	257 x 15	WA 215
	1.65	4.73	150 x 27	WA 230










**Rth 2.90 - 3.00°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	2.90	0.90	60 x 20	WA 131
	2.90	2.05	36 x 40	WA 564
	2.90	0.97	51 x 12	WA 226
	2.90	1.02	60 x 15	WA 237
	2.90	1.06	51 x 12	WA 420
	2.90	1.30	40 x 40	WA 404
	2.95	2.62	72 x 35	WA 770
	3.00	0.85	70 x 15	WA 116
	3.00	1.00	35 x 28	WA 414
	3.00	1.30	34 x 20	WA 236















**Rth 0.65 - 1.00°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	0.65	5.55	132 x 29	WA 249
	0.65	12.60	116 x 113	WA 820
	0.75	3.83	100 x 50	WA 225
	0.80	5.40	82 x 69	WA 418
	0.80	12.69	150 x 50	WA 260
	0.90	5.15	120 x 64	WA 508
	1.00	4.74	120 x 37	WA 202
	1.00	4.80	163 x 40	WA 509














**Rth 1.80 - 2.00°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	1.80	3.53	60 x 40	WA 561
	1.80	2.15	97 x 25	WA 208
	1.90	1.70	64 x 31	WA 166
	1.90	2.20	120 x 32	WA 101
	1.90	2.45	100 x 28	WA 201
	1.90	3.10	159 x 15	WA 900
	2.00	2.06	63 x 40	WA 405
	2.00	2.97	60 x 84	WA 270













**Rth 3.20 - 5.10°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	3.20	1.62	38 x 30	WA 750
	3.50	0.62	32 x 20	WA 203
	3.50	0.45	50 x 12	WA 490
	3.60	0.79	60 x 15	WA 502
	4.00	1.80	100 x 11	WA 775
	4.00	0.71	35 x 13	WA 430
	4.10	0.54	43 x 12	WA 406
	4.30	0.59	45 x 13	WA 126
	4.80	0.56	36 x 12	WA 407
	5.00	0.48	21 x 19	WA 413
	5.10	0.46	32 x 14	WA 200
	5.10	0.53	30 x 11	WA 252
	5.10	0.60	64 x 9	WA 127










**Rth 1.20 - 1.40°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	1.20	10.70	200 x 40	WA 210
	1.20	2.89	88 x 35	WA 408
	1.20	3.09	130 x 30	WA 206
	1.20	5.05	150 x 27	WA 212
	1.20	5.15	58 x 55	WA 860
	1.20	6.36	80 x 79	WA 840
	1.30	3.45	66 x 45	WA 415
	1.30	4.30	50 x 55	WA 256
	1.40	2.10	100 x 15	WA 470
	1.40	3.05	152 x 22	WA 220
	1.40	3.29	87 x 41	WA 730
	1.40	5.87	100 x 40	WA 565

**Rth 2.10 - 2.80°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	2.10	1.51	100 x 15	WA 450
	2.10	1.60	50 x 28	WA 259
	2.20	0.96	48 x 19	WA 410
	2.20	1.24	65 x 20	WA 280
	2.20	1.95	46 x 33	WA 432
	2.25	1.10	50 x 20	WA 228
	2.30	1.41	79 x 15	WA 204
	2.40	1.20	65 x 27	WA 411
	2.70	0.74	28 x 32	WA 409
	2.70	1.26	32 x 26	WA 563
	2.80	1.29	94 x 20	WA 121

**Rth 5.40 - 6.80°C/W**

	°C/W @ 100mm	kg/m	↔ x ↑ mm	#
	5.40	0.43	29 x 12	WA 412
	5.60	1.04	28 x 30	WA 780
	5.95	0.66	26 x 27	WA 765
	6.00	0.50	25 x 25	WA 401
	6.40	0.36	30 x 6	WA 250
	6.50	0.27	12 x 27	WA 417
	6.70	0.56	43 x 13	WA 503
	6.80	0.19	16 x 11	WA 400